



basic education

Department:
Basic Education
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

NATIONAL SENIOR CERTIFICATE

MOPHATO 12

SETSWANA PUOTLALELETSO YA NTLHA (FAL)

PAMPIRI YA NTLHA (P1)

NGWANAITSEELE 2024

KAEDI YA GO TSHWAYA

MADUO: 80

Kaedi e ya go tshwaya e na le ditsebe di le 7.

KAROLO YA A: TEKATLHALOGANYO

POTSO 1

Go Tshwaya Tekatlhaloganyo

- Ka ntlha ya gore tsepamo e fa go tlhaloganyeng, mopeleto o o fosagetseng le diphoso tsa puo mo dikarabong tse dileele, batlhatlhojwa ba se ka ba otlhaiwa/tseelwa maduo.
- **Mo dipotsong tse di bulegileng**, se abele EE/NNYAYA kgotsa TUMELO/KGANETSO maduo, NNETE/FOSAGETSE kgotsa NTLHA/KAKANYO, le tsona ga di a tshwanela go abelwa maduo. Lebaka/Tshegetso ke tsona fela tse di tshwanetseng go tsewa tsia.
- Fa e le karabo ya lefoko le le lengwe e e tlhokegang, mme motlhatlhojwa a bo a naya mola otlhe, tshwaya gore o nepile fa fela lefoko le le nepagetseng le thaletswe/bontshitswe.
- Fa dintlha tse pedi/tharo di tlhokega, mme tse di mmalwa di neetswe, tshwaya fela di le pedi/tharo tsa ntlha.
- Fa motlhatlhojwa a dirisitse mafoko go tswa mo puong esele ntle le e a tlhatlhojwang ka yona, ikgatholose mafoko ao, mme fa karabo e sa ntse e na le bokao, o se ka wa mo otlhaya. Mme fela fa e le gore go dirisitswe puo esele mo setlhangweng, mme e tlhokagala mo karabong, seo se tlaa amogelwa.
- Amogela ditengwana tse di farologaneng.
- Mo dipotsong tse go nang le tlhopho ya karabo e e maleba, amogela dikarabo TSOOPEDI, tlhaka e e tsamaelanang le karabo e e nepagetseng LE/KGOTSA karabo e e kwadilweng ka botlalo.

KAROLO YA A**POTSO 1**

- | | | | |
|-----|--------|--|-----|
| 1.1 | 1.1.1 | D/Mokgothu | (1) |
| | 1.1.2 | Ferikgong | (1) |
| | 1.1.3 | Ba ne ba sa itse gore dipholo di ntse jang/di ya go nna jang. | (2) |
| | 1.1.4 | Lebote ke eng e le morwalonyana a o rwele mpeng/gore o mmedi. | (2) |
| | 1.1.5 | O ne a re ba sale ba rapela thata gore dipholo e nne tsona. | (2) |
| | 1.1.6 | Gore fa a sa dira sentle ga se bokhutlo jwa lefatshe kgotsa botshelo/Fa o ole o tshwanetse go ema ka dinao, o itlhotlhore lorole mme o sa gadima kwa morago. | (2) |
| | 1.1.7 | Go ipolaya le go tshaba/Go ngwega. | (2) |
| | 1.1.8 | Ke ka gonne ba ne ba sa falola, mme bangwe ba bone maduo a le kwa tlase. | (2) |
| | 1.1.9 | O ne a bone naledi mo serutweng sa hisetori. | (2) |
| | 1.1.10 | O ne a tloaka a tlhabile mokgosi/Boitumelo jwa gagwe jwa thiba letsatsi. | (2) |
| | 1.1.11 | Nka dira gore a nne kwa gae ngwaga a godise ngwana/Nka mo tlogela gore a ye sekolong gonne molao wa Aforikaborwa o ba letlelela go ya sekolong ba imile.
(Dikarabo tsa batlhatlhojwa tse di nepagetseng di elwe tlhoko.) | (2) |
| | 1.1.12 | Ee, seo se ka tlhotlheletsa baithuti gore ba dire ka thata gore ba kgone go tlhagelela mo dikuranteng.
Nnyaya, seo se dira gore baithuti ba ba sa falolang ba sotliwe ke ba bangwe mme ba feleetse ba tsaya matshelo a bona.
(Dikarabo tsa batlhatlhojwa tse di nepagetseng di elwe tlhoko.) | (2) |
| | 1.1.13 | Kakanyo, gonne Bogadi o ne a re, selo se mmaagwe a sa se itseng ke gore o mmedi. | (2) |
| 1.2 | 1.2.1 | Terene/setimela, re bona ka seporo/tsela ya ditshipi. | (2) |
| | 1.2.2 | Ba ka thulwa ke terene/Ba ka bona dikgobalo tse di masisi/Ba ka latlhegelwa ke matshelo.
(Dikarabo tsa batlhatlhojwa tse di nepagetseng di elwe tlhoko.) | (2) |
| | 1.2.3 | Go dira leborogo gore batsamayakadinao ba kgone go kgabaganya ka pabalesego/go tsenya mabone a pharakano a a tlaa ba laelang fa go babalesegile go ka kgabaganya/go ka kwalwa tshedimosetso go tsibosa batsamayakadinao.
(Dikarabo tsa batlhatlhojwa tse di nepagetseng di elwe tlhoko.) | (2) |

PALOGOTLHE YA KAROLO YA A: 30

KAROLO YA B: TSHOBOKANYO**POTSO 2****Go tshwaya Tshobokanyo**

Go tshwaya go ikaege ka dintlha tse di tlhokiwang ke potso fela.

Tshobokanyo e tshwanetse go tshwaiwa ka mokgwa o o latelang:

- **Kabo ya maduo:**
 - Dintlha di le 7 – maduo a le 7 (ntlha e le nngwe e abelwa leduo le le 1)
 - Puo – maduo a le 3
 - Maduo otlhe: **[10]**
- **Kabo ya maduo a puo fa motlhatlhojwa a sa nopola mafoko jaaka a ntse**
 - Ntlha e e nepagetseng e le 1–3: aba leduo le le 1
 - Dintlha tse di nepagetseng di le 4–5: aba maduo a le 2
 - Dintlha tse di nepagetseng di le 6–7: aba maduo a le 3
- **Kabo ya maduo a puo fa motlhatlhojwa a nopotse mafoko jaaka a ntse**
 - A nopotse dintlha di le 6–7: se abe maduo a puo
 - A nopotse dintlha di le 4–5: aba leduo le le lengwe la puo
 - A nopotse dintlha di le 2–3: aba maduo a le mabedi a puo

ELA TLHOKO:

- **Palo ya mafoko:**
 - Batshwai ba tshwanetse go netefatsa palo ya mafoko a a dirisitsweng.
 - O se ka wa goga maduo ape fa motlhatlhojwa a sa tlhagisa palo ya mafoko a a dirisitsweng kgotsa fa palo ya mafoko e fosagetse.
 - Fa palo ya mafoko e fetilwe, buisa mafoko a le 5 go feta palo e e beilweng o bo o itlhokomolosa tshobokanyo e e setseng.

	Mafoko a a nopotsweng		Mafoko a a tshikinngwang
1	'Kgankgolo ya imeile e botlhokwa ka e tlhagisa setlhogo se se tlleng go buisanelwa mo imeiling. Setlhogo se tshwanetse go nna maleba.'	1	Setlhogo se nne maleba.
2	'Lekwalo la maranyane le tlhoka go nna le ditumediso tse di maleba go moamogedi.'	2	Imeile e nne le ditumediso.
3	'Tlhophha mafoko a gago ka kelotlhoko go kgontsha moamogedi go tlhaloganya molaetsa.'	3	Tlhophha mafoko sentle gore e amogelesege.
4	'Lekwalo la maranyane le tshwanetse go nna le ditemana di le mmalwa tse dikhutshwane.'	4	Ditemana di nne dikhutshwane.
5	'Ga go botlhokwa go tsenyeletsa tshedimosetso e ntsi thata. Imeile ya gago e tshwanetse go nna le tshedimosetso e o ka se ikotlhaeleng go e bona e aroganngwa ke batho mo phatlhalatseng.'	5	Tshedimosetso e nne khutshwane e kitlane.

6	'Tiriso e e nepagetseng ya dipopegopuo le melawana ya tiriso, mopeleto, tiriso e e maleba ya matshwaopuiso di tlaa thusa go gorosa molaetsa sentle go moamogedi.'	6	Puo e tlhomame, e se nne le diphoso dipe.
7	'Khutlisa imeile ya gago ka go tsenya tshedimosetso e nngwe e e ka kgontshang moamogedi go ikgolaganya le wena fa e a nang le yona e ka mo fa mathata.'	7	Neelana ka tshedimosetso e e tlaa thusang go go fitlhelela.

PALOGOTLHE YA KAROLO YA B: 10

KAROLO YA C: TIRISO YA PUO**Mokgwa wa go tshwaya Karolo ya C**

- **Mopeleto:**

- Karabo ya lefoko le le lengwe e abelwe leduo le fa mopeleto o fosagetse ntle fela le fa phoso e fetola bokao jwa lefoko.
- Fa dikarabo e le dipolelo tse di tletseng, mopeleto o o fosagetseng o sokelwe dirope fa phoso e le mo ponagalong ya puo e e tlhatlhobiwang.
- Fa go tlhatlhobiwa dikhutshwafatso, karabo e tshwanetse go nna le matshwao a puo a a nepagetseng.

- Dipopego tsa dipolelo di tshwanetse go latela melawana ya dipopego tsa puo ka nepagalo di bo di tlhagisiwe ka dipolelo tse di tletseng/go latela taelo.

- Mo dipotsong tse go tlhophiwa karabo e e nepagetseng mo go tsona, amogela tlhaka e e nyalanang le karabo e e nepagetseng LE/KGOTSA karabo e e kwadilweng ka botlalo.

POTSO 3

- | | | |
|-----|--|-------------|
| 3.1 | C/Lerui | (1) |
| 3.2 | Boitumelo | (1) |
| 3.3 | Tiktok/facebook/youtube/twitter/instagram (Di le pedi fela.) | (2) |
| 3.4 | Go ngoka/gogela badirisi. | (2) |
| 3.5 | Phatwe | (1) |
| 3.6 | Ketikiwa/ketekwa. | (1) |
| 3.7 | Ga e tseye letlhakore gonne e akareditse Bantsho le Basweu/basimane le basetsana.
(Dikarabo tsa batlhatlhojwa tse di nepagetseng di elwe tlhoko.) | (2) |
| | | [10] |

POTSO 4

- | | | |
|-----|--|-------------|
| 4.1 | D/Go gakgamala. | (1) |
| 4.2 | O buela kwa godimo/o a goeletsa. | (1) |
| 4.3 | Mongwe o lebeletse thabolete/bangwe ba bogetse thelebišene/fa yo mongwe a buisa buka. (Di le pedi fela.) | (2) |
| 4.4 | O maketse, gonne sefofane se ise se tloge. | (2) |
| 4.5 | Re tlaa tlhabela ka badiri. | (2) |
| 4.6 | Nnyaya, mokgweetsi wa sefofane o tshwanetse a bo a katiseditse go fofisa sefofane e bile a na le lekwalo la go fofisa sefofane.
(Dikarabo tsa batlhatlhojwa tse di nepagetseng di elwe tlhoko.) | (2) |
| | | [10] |

POTSO 5

5.1	5.1.1	B/Leinagoboka	(1)
	5.1.2	Akeronimi	(1)
	5.1.3	Lediri + Leina	(2)
	5.1.4	Mme o tshela metsi mo pitsaneng/Keobokile o tshela noka.	(2)
	5.1.5	Sentle = letlhalosi la mokgwa.	(2)
	5.1.6	Bangwe ba ja nama.	(2)
	5.1.7	Ba tlaa mo amogela sentle kgotsa ba tlaa mo itlhokomolosa.	(2)
	5.1.8	Modiriso-go	(2)
5.2	5.2.1	Bagalenyana	(1)
	5.2.2	Banna ba kile ba tshwara bothata.	(2)
	5.2.3	Fenya/tihola/gapa.	(1)
	5.2.4	Bona ba amogana kgwele.	(2)
			[20]

PALOGOTLHE YA KAROLO YA C: 40
PALOGOTLHE YA TLHATLHOBO: 80